[illegible]

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

(٤) صفحه

شماره مسلسل (۸۷٤) سال هفدهم شماره (۱۱۲) - یکشنبه (۲۰) قوس ۱۳۷۳ هـ ش (۹) رجب المرجب ۱٤۱٥ هـ ق - ۱۱ دسمبر ۱۹۹٤ م

قيمت (۱٥۰) افغاني (۲ روپيه)

اسلامي هيوادونو داسلام نه ددفاع په خاطر په يولړاقدامات لاس پوري کړ

نيويارك - دليندي ۱۸ نيټه :

اسلامي هيوادونوپرون په نيويارك كي دملگرملتوپه مركزكي ديوي مطبوعاتي بيانيي په ترڅ كي داسلام پرخلاف دورووستيو تحركاتوپه باب ژوره انديښنه څرگنده كړه .

دورپترخبري آژانس وايي چي همدارازاسلامي هيوادونوديوي بيانيي په خپرولو سره دسلمان رشدي دمرتد پيژندلواو دشيطاني آياتو دكتاب دغندلوپه لړكي په رياض كي داسلامي تنظيم دكنفرانس دبهرنيوچارو دوزيرانودغونډي دپريكړه ليك متن هم خپوركړ .

داسلامي هيوادونو په مطبوعاتي بيانيه كي داسلام دسپكاوي اوبي حرمتي سره په مبارزه كي ديوگډ اسلامي اقدام پرضروروت ټينگارشوي دي .

مسلمانان بنگله ديش جنايات صربها برمسلمانان بوسنيارا محكوم كردند

داكه - ۱۸ قوس :

مسلمانان بنگله ديش دراعتراض به جنايات صربها دربوسنيا هرزگوينا روزجمعه دست به تظاهرات وراه پيمايي زدند .

مردم مسلمان داكه درين تظاهرات كه پس ازاقامه نماز جمعه درين شهر برگزار شدضمن محكوم كردن اعمال غيرانساني صربها درمنطقه بيهاج ، سياست روسيه درحمايت ازصربها راموردانتقاد شديد قراردادند.

تظاهركننده گان همچنين خواستارتوقف ظلم وستم برمسلمانان دربوسنيا ،چيچن وكشميرشدند.درين تظاهرات ده ها هزارنفر شركت نموده بودند .

رباني براي حفظ قدرت،بهانه هاي قبلي را تكرار خواهد كرد

تهران - ۱۷ قوس :

برخي منابع افغاني ميگويند : بانزديك شدن پايان دوره رباني ،وي قصدكناره گيري ازقدرت راندارد .

راديو ايران با نشراين خبر افزود : رباني براساس پيمان اسلام آباد به مدت ۱۸ ماه به سمت رئيس جمهور انتخاب شدولي براساس فيصله شوراي « قلابي » اي كه اين راديوازآن به عنوان شوراي حل عقد يادكرد، اين زمان براي شش ماه ديگرتمديد شد .

گروه هاي مخالف رباني بااين تصميم مخالفت كردند . امارباني مدعي بودبدليل جنگ وبحران درافغانستان مرجعي براي واگزاري قدرت وجودندارد . منابع افغاني ميگويندبانزديك شدن ۷ جدي،وي باهمين استدلال كناره گيري نخواهد كرد . مطابق موافقتنامه اسلام آباد قراربود زمينه تشكيل مجمع بزرگ نمايندگان افغانستان براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري دربي اختتام دوره رباني فراهم شود. امابدليل درگيري هااين توافق عملي نشده است . مخالفان رباني معتقداند كناره گيري رباني ازقدرت پايان جنگ و خونريزي درافغانستان خواهدبود.

داسلامی کنفرانس د سازمان دمشرانو غونډه دلیندی په ۲۲ پيل کيږی

اسلام آباد - دليندي ۱۸ نيټه :

پاكستان نيت لري چي په جمواوكشميركي دبشري حقوقو دخلاف ورزي په خاطرخپل پريكړه ليك په مراكش كي داسلامي كنفرانس تنظيم راتلونكي غونډي ته وسپاري .

دپاكستان دبهرنيوچارو دوزارت وياند بوي دلي خبريالانوته وويل چي په دغه پريكړه ليك به په نړيوال شوي كشميردمسلمانو خلكو دخپلواكي دحق څخه داسلامي هيوادونو دملاترغوښتنه وكړي .

تاكل شوي ده دپاكستان صدراعظمه بي نظيربوټو داسلامي كنفرانس تنظيم دمشرانوغونډي ته چي دكازابلانكا په ښاركي به دروان كال دليندي په ۲۲مه او۲۳ مه نيټه جوړيږي دليږونكي پاكستاني هئت سرپرستي په غاړه ولري

قاضي اكبر توره جان زاده يكتن ازرهبران نهضت اسلامي تاجكستان

روسها حق ندارند مردم مارا دركشورمان زنداني كنند

تهران - ۱۸ قوس :

قاضي اكبر توره جان زاده يكتن ازسران نهضت اسلامي تاجكستان نظاميان روسي مقيم تاجكستان را ناقض موافقتنامه آتش بس خوانده گفت : اگرآتش بس مراعات نشود مانماينده گان خودرا ازكميسيون نظارت برآتش بس فراميخوانيم .توره جان زاده ميگويد : تخطي هايي ازطرف سربازان روسي درتاجكستان صورت گرفته كه مغايرموافقتنامه آتش بس ميان نماينده گان دولت تاجكستان ومخالفان آن مي باشد. وي روزيك شنبه هفته گذشته بانماينده سازمان ملل درتاجكستان تماس گرفته وازوي خواهش نمودددرباره واقعاتي كه ازطرف قوماندانان وافراد مخالفين دولت دربدخشان كوهي ونواحي قرغان تپه صورت گرفته به آنجارفته ووقايع راازنزديك بررسي نمايد ونتايج راعلان كند . وي گفت : اگرجناح متخلف اعلان نشود،نماينده هاي خودرا كه شامل كميسيون مشترك هستند، فراميخوانيم ،چون مفاد معاهده آتش بس مراعات نمي شود .

توره جان زاده درباره دورآينده ص(۳)

دتهران د غونډې په اړوند:

ددغه كانفرانس دځينوگډون كوونكوڅرگندوني

د ليندي ۱۸- تهران :

زموږ مجاهد ملت خبر دي ، چي داسلامي كانفرانس په بلنه دافغانستان د رهبري په اړه دزياترو جهادي دلواستازوتهران ته سفركړي وو، خبري سرچينوخبر وركړي ، چي دغه غونډه بې نتيجې پاي ته ورسيدله ، دادي ،ددې غونډې په ارتباط د غونډې حينو برخوالو خپل نظريات په لاندي ډول سره څرگند كړل :

دتهران دغيرمستقيموخبرو په اړوند د وحدت اسلامي خانگري استازي كريم خليلي وويل : موټرپه حقه اخلاص سره چي سولي ته بې لرو اوله دې امله چي په خپل هيواد كي دسولي اوامنيت سره مينه لرو، تهران ته راغلي يو، موږ دهر هغې هڅې سره استقبال كوو، چي په افغانستان كي دسولي اوامنيت راوستل بې هدف وي او حجره دتل له پاره ودروي .

دمحاذ ملي اسلامي مشر پيرسيد احمد گيلاني وايي ، دافغانستان (۳)مخ

حزب وحدت اسلامي تبعيت خود راازمرجعيت آيت الله خامنه يي اعلام كرد

مشهد - ۱۹ قوس :

شوراي مركزي حزب وحدت اسلامي افغانستان تبعيت اين حزب را ازمرجعيت آيت الله سيدعلي خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي ايران اعلام كرد .

گزارش راديوي ايران حاكيست :

حجت الاسلام عبدالعلي مزاري دبير كل حزب وحدت اسلامي افغانستان بااعلام اين خبرگفت : ازنظر اعضاي شوراي مركزي حزب وحدت اسلامي آيت الله خامنه اي مرجع تقليد شيعيان افغانستان محسوب مي شود .

حكومت پاكستان به جواب نامه لفرايي :

اگرافغانستان درانتقال اموال تجارتي پاكستان قيوداتي وضع كند پاكستان به اقدام مشابه مبادرت خواهد ورزيد

اسلام آباد - ۱۸ قوس :

پاكستان به افغانستان هشدار داده كه اگر شرايط شديد براي عبورمرور مال التجاره پاكستان ازطريق افغانستان وضع شود ،پاكستان نيز درمال التجاره افغاني قيودات شديد ترانزيتي را وضع خواهد كرد .

منابع خبري پاكستاني به آژانس خبري فرانسپرس گزارش داده اند كه روز پنجشنبه مقامات وزارت خارجه پاكستان الجنيرمختار نماينده اداره ائتلافي دراسلام آباد را به وزارت خارجه آنكشور فراخوانده ويادداشت احتجاجيه اي را درجواب يادداشت نجيب الله لفرايي بوي تسليم كرد . لفرايي چندي قبل عنواني وزارت خارجه پاكستان متذكرشده بودكه عبورمال التجاره پاكستان ازطريق سپين برلدك به آسياي مركزي بدون كدام اساسي ص (۲)

په كابل كې داسعارو دتبادلې دكانونود تړلونه وروسته دافغانيو ارزښت نورهم تيت شو

كابل - دليندي ۱۸ نيټه :

دكابل دپيسوبازار دډيرووړځو راهيسي تړل شوي اووسله وال كسان ئې ددكانونو مخ ته ولاړدي .

كله چي ددې بازارد كانونه وتړل شول دماركيټ صرافان دحيراني سره مخ شول تر اوسه پوري كوم رسمي دليل نه دي ويل شوي خوداتئلافي اداري له خوا ويل شوي چي دكابل امنيتي كميټي امركړي چي دپيسوشخصي راكړه وركړه ودروي ترڅوداافغانيو دارزښت دكمېدومخه ونيسي .

ددوومياشتوراهيسي دافغانيو بيه څوځنده رالويدلي ده دا ددي له امله چي ائتلافي اداري دبېځواولس زرو افغاني بانكنوټونه چاپ كړل .

په ازادبازاركي هم دنويواوزړونوټونو بيل بيل نرخونه دي . په پيښوركي صرافان وايي چي دائتلافي اداري له خواپه كابل كي دپيسو ددكانو تړلو دافغانيو بيه نوږهم پسي ټيټه اوبي ارزښته كړي ده .

(۳)مخ

اجلاس وزراي خارجه اسلامي كشورهاي دردارالبيضاء آغاز به كاركرد

رباط - ۱۹ قوس :

اجلاس وزراي خارجه كشور هاي اسلامي امروز (شنبه) دردارالبيضاً آغاز بكاركرد .

به گزارش خبرگزاري اين اجلاس كه مدت دو روز ادامه خواهد داشت ، در پايان كار خود توصيه هايي بر اجلاس سران كشورهاي عضوسازمان كنفرانس اسلامي كه طي روزهاي سه شنبه وچهارشنبه آينده تشكيل خواهد شد تقديم خواهدكرد .

دستوركاراين اجلاس شامل پنجاه مورد ميباشدكه برخي ازين موارد مانند مسئله بوسنيا هرزگوينا ، شرق ميانه وآذربايجان بوده ، وبرخي ديگر جنبه اقتصادي ، مالي وياقرهنگي دارد كه همه آنها هماهنگي ميان كشورهاي عضوراتحكيم مي بخشد.

د پاكستان دكابينې په يوه غونډه كې :

دافغاني مهاجرينو مشكلات وڅيړل شول

اسلام اباد - دليندي ۱۷ نيټه :

پرون دپاكستان دمركزي حكومت بوشمير وزيرانوچي دكورنيوچارو وزير نصيرالله بابرهم په كي و په پاكستان كي دميشته افغاني مهاجرينودمشكلاتو په اړوند غونډه وكړه .

په دې غونډه كي دنوي عيسوي كال په پيل كي افغاني مهاجروته دخوراكي شيانوداوښن دسم تيمابي كولو اوه ۱۹۹٥ دسپتمبر په آخركي دپنډولوارخونه وتړل شول .

دغونډي په پاي كي پريكړه وشوه چي افغانستان ته دمهاجرودسته جمعي ستنيدل په افغانستان كي دبيا وداتولو دپراخه كارونو دترسره كيدو ته پرته امكان نه لري .

په پريكړه كي ذكرشوي كوموځايونوته چي مهاجرين ستنيږي نړيواله خيريه موسسي دي دافغانستان دحكومت په (۳)مخ

مشورس عازم كشورش مي شود

اسلام آباد -

قراراست ستوريس مشوريس نماينده خاص سرمنشي سازمان ملل كه ماموريتش درامور افغانستان ختم شده است به كشورخود برگردد .

موصوف مدت دوسال درمقام نمايندهٔ شخصي دبيركل سازمان ملل متحد درافغانستان وپاكستان انجام وظيفه كرد . وي ميگويد بطورمؤقت به وطن خود (يونان) ميرود تااحتمالاً براي دولت ص(۳)

مسلمانان بيهاج يك حمله تهاجمي صربها را به عقب زدند

سرايوو - ۱۸ قوس :

همزمان با انتشارگزارش هايي مبني بر احتمال خروج نيروهاي سازمان ملل ازبوسنيا شورشيان صرب حملات خودرا در بيهاج شدت بخشيده اند .

راديوسرايوگزارش دادكه مدافعان مسلمان شهربيهاج توانسته انداين حمله صربهارا كه باآتشباري شديد توپخانه همراه بود دفع كرده وآنهارابه عقب رانند . خبرمي افزايدكه رهبرصربهاگفته است كه آماده گفتگو براي تغيردرطرح پيشنهادي كشورهاي غربي است . ناظران ميگويند كه كشورهاي غربي براي فرار از بحران جاري باهرنوع سازش ميان صرب ها ومسلمانان آماده هستند .

پيرامون حل معضله افغانستان :

جرمنی مسودهٔ فيصله نامه يي رادرمجمع عمومي ملل متحد مطرح كرد

نيويارك - ۱۸ قوس :

اخيراً جرمني مسوده فيصله نامه اي را درموردقضيه افغانستان درمجمع عمومي ملل متحد مطرح كرد .

به گزارش خبرگزاري ها درين مسوده تقاضا گرديده كه به حاكميت وتماميت ارضي افغانستان احترام شود. مساعي لازم براي تأمين صلح صورت گيرد . مساعي ملل متحد براي اعمار مجددو امدادهاي بشري ادامه يابد نماينده سازمان ملل متحد در امورافغانستان درجلسه عمومي آينده مجمع عمومي گزارش كارخودرا تقديم كند .

نماينده گان اكثر كشورهايي كه درمورد اين فيصله نامه سخن گفتند ازمساعي هيئت خاص ملل متحد برهبري محمود مستيري طرفداري نمودند .

دنړيوال روغتيا يي سازمان يوه هيئت له ننگرهار نه ليدنه وكړه

دنړيوال روغتيايي سازمان يوهيئت نن دننگرهار ولايت مركز جلال آبادته تللي دي . دنړيوال روغتيايي سازمان ددغه هيئت رئيس داكتر حسين عبدالرزاق جزائري وچي هغه په دې سازمان كي دمديترانې دختيځ دسيمي دچارو مسئول دي چي پخوادسعودي عربستان دعامي روغتيا وزير و .

هيئت دننگرهار دولايت له مقاماتو سره وكتل اوهم ئې دافغانستان دعامي روغتيا له وزيرمحترم ورور

(٤)مخ

سرمقاله

دافغانستان په اړه دروس سياست نن هم دوه مخيزاومنافقانه دی

لكه څنگه چي اټكل كيده ، دتهران غونډه بې نتيجې پاي ته ورسيدله ، اوبدي توگه دافغانانوترمنځ د ايتلافي رژيم دريغ به پسي راتيت اوداورته جوته شوه ، چي مسعود اورباني دكابل پاچاهي خپل ميراث گڼي ، اوله دغي شيطاني تگلاري پوانج تنازل هم نشي كولي. دحيراني ځاي دادي ، چي دغه مذاكرات غيرمستقيم اومخامخ خبري پكي نه دي شوي ، داځومره دبدبختۍ اوشرم ځاي دي، چي ايتلافيون دغه چاداستاځي په بهانه چي پرون بې دكاغذي جمهوررئيس پرځاي سرپرست ،ځوكلن مجاهد اوپخواني نورو ستاينوستايه، دتهران غونډه نقض كړه ، اوبدي توگه بې دمجاهدملت برخليك بوځل بيا دخپل نفاق اوكينې لروته نذرانه كړ. پردي غوريكاردي ،چي ايتلاف ولي دمجاهدملت ،اسلامي نړي اوبيا دهماهنگۍ دعالي شوراپه وړاندي دومره بيباكي اوجرئت كوي ؟ كه واقعيت ته وكتل شي، نودايتلاف غروړله دي كبله دي، چي څښتن اولويديځ ښكيلاك بې شانه ولاړدي ، امريكابالفعل اوبيا دخپلو اقمارو په وسيله دايتلافيونو دعمرداوږديدلو لپاره زمينه سازي كوي ، چي دغه پس منظرله هيچانه پټ ندي. همداراز روس له بوي خواورته تاځله افغاني چاپوي، او له بل اړخه ورته خرابي الوتكي اوتوريوځي مهمات ترميموي. همدغه وجوهات دي، چي داسلامي حكومت دمخنيوي له كبله بې روس اوامريكادگه هدف خاوندان گرځولي . دابه څوك وته مني ، چي كه دروس اوامريكا شاباسي نه وي ، نودايتلاف لويدلي مورال دبوي ورځي دمقاومت هم ندي. روس نن هم پدې عقيده دي، چي په تاجكستان كي افغانان جنگيږي ،دآذربايجان هم همداحال دي ، اوپه چيچن كي خوبي دادي توي توي كلك تورلگولي، چي افغاني مجاهدين دمقدس جنگ لپاره ورغلي دي، نوتاسوفكروكړي ، روس چي دناتودترون پراخوالي دځان لپاره تحقيرگڼي، اوخپل پخواني ملگري هيوادونه پكي نشي زغملي ، نوبيا پخپل څنگ كي مسلمانان اوهغه هم چي دوبښتايه له خرځښت نه اغيزمن شوي وي، كله زغملي شي. له دي كبله دروس په گډون امريكا اوگرده لويديځ دايتلافي رژيم شانه ولاړدي، اودي ته بې هڅوي ، چي بايد دافغانستان حالات همداسي غيرمستقراوبې سكونه وساتل شي. ترڅو دوخت په تيريدو اسلامي امت نهيلي اوهغه جوش اودبريالينوب عقيده چي له افغان جهاده ورته پيداشويده ، په طبيعي ډول سره اووړل شي. نوادرس به دچاشك پاتي وي، چي ايتلافيون له بهرنيولاسونو اوملاتړونوبيل وگڼي ، اوتري بيل مطالعه شي. نن سباكه دروس مطبوعاتوته وكتل شي، له ورايه تري دروس شوم نيت اومنافقانه سياست څرگنديږي . دروس خبرونو پدي ورووستيو كي وليكل ،چي دوطن گونديان هم پياوړي اوبه افغانستان كي دديموكراتيكوحلقومرجع اوسرچينه ده، دي نشراتوبارگاللي چي درهبري لپاره بې هم ديوه چاشخصيت نه تبارزوركړي . كه څه هم دامهمه نده ، چي دافغانستان داسلامي اوجهادي تشخص په باب دروس ، امريكا اوبانړيوال كفرتگلاره اومفكوره څنگه ده ، خومهمه داده چي روس هم دامريكاغونډي دافغانستان له پيښوبي پاملرني شوي ندي ، اوله دي ښكاري ، چي روس پرون هم اونن هم دافغانستان دترازيدي درامنځته كولو مسئول دي. روس

(٤)مخ

سخن روز

مسبب ناكامي كنفرانس صلح تهران كيست ؟

تأثير

كنفرانس صلح تهران به تاريخ هشت برج جاري به شكل بالواسطه درحالي آغاز گرديدكه هنوز ازنتايج كار محمودمستيري نماينده سازمان ملل براي صلح درافغانستان تصويرروشني بدست نيامده بود ووي به ادامه كارخوددرطول فعاليتهاي قبلي اظهارنموده كه به ماموريت خودادامه خواهد داد .

بهرصورت قسمي كه ميدانيم جلسه تهران به اهتمام وزارت خارجه ايران وبه تقاضاي حامدالغابد سرمنشي كنفرانس وزراي خارجه كشورهاي اسلامي درتهران منعقدشد كه درآن نمايندگان پاكستان ،ايران ،موسسه ملل وكنفرانس اسلامي بحيث ميانجي اشتراك ورزيده بودند. دراين جلسه نمايندگان چارتنظيم مشترك درشوراي هماهنگي باهمه ملاحظاتي كه داشتند ازروي حسن نيت وباعزم اينكه مگردراين نشست روزنه ئي براي صلح درافغانستان تدارك گردد اشتراك نمودند .

ولي جانب مقابل باب بيني اي كه به صلح وآرامش در كشور دارد وبه جنگ ارجحيت قايل است تاازآن تغذيه شود ابراز چند دستگي نمود طوريكه تنظيم اتحاد ازفرستادن نماينده خودداري ورزيده به تحريم جلسه پرداخت وجمعيت بجاي اينكه نماينده يي ازمتعهدين خودرابفرستد يكي ازمنشعبين حزب وحدت اسلامي را اعزام كرد تا درين جلسه ازاداره ائتلافي نمايندگي كند درحاليكه ازنماينده حركت آيت الله محسني كه عضوي ازائتلاف است خبري نبود . كه اين برخوردسران ائتلاف درقبال كنفرانس تهران به منزله شانتاژصريح تلاشهاي صلحجويانه حامدالغابد وكشوراسلامي ايران تلقي ميگردد .

باوجود كم توجهي سران اداره ائتلاف به اين كنفرانس مردم مظلوم افغانستان كه بخاطر تأمين امنيت دركشورشان اميدواربودند تامگردرروند اوضاع افغانستان تغييري رونماگرددو گمان مي رفت كه اين كنفرانس بااستفاده ازتجارب گذشته باموفقيت هاي نايل گردد وسران اداره ائتلافي كه درعرصه نظامي به شكست هاي فضيحت باري مواجه گرديده ونقاط زياد استراتيژيك را ازدست داده اند شايدبه سرعقل آمده وراه خروج ازاين بن بست راكه مدت دوسال،هشت ماه دامنگيرملت مسلمان مااست ازطريق مذاكره ومفاهمه حل نمايند ولي !!

نشست هاي اول وبالواسطه تهران خيلي ها رضايت بخش واميدزابود چنانچه حامدالغابد طي يك بيان خبري درعربستان سعودي اعلام داشت كه طرفهاي درگيرافغاني پس از گفتگوهاي غيرمستقيم به نقطه نظر هاي مشترك رسيده اند، خاصتاً درمورد آتش بس دايمي موافقه شده است وشايد اين آتش بس ازتاريخ پانزده هم دسمبر به بعد مورد اجرا قرارگيرد . وهم چنان رئيس هيئت شوراي هماهنگي آقاي عبدالكريم خليلي اظهارداشت كه تمامي ملاحظات شوراي هماهنگي پذيرفته شده وامكاني براي پيشرفت كنفرانس تهران ميسرگرديده است .

اين دوترسيم فوق نتايج كنفرانس تهران را اميدواركننده جلوه ميداد كه حتي اثرات مثبتي به نرخ افغاني گذاشت، لاكن كنفرانس بانا باوري ودورازانتظار بدون نتيجهٔ مثمري خاتمه يافت كه اين ناكامي كنفرانس صلح سنان ديگري بود به قلب هاي افكار مردم افغانستان .

ناكامي كنفرانس تهران شايد مولود علل زيادي باشدكه بيشتران درنفس گفتگوهاي بالواسطه مضمراست كه اعتماد جوانب درگيرجلب نه شده بود ولي علت اصلي عدم موفقيت كنفرانس صلح تهران تاكيدواصرار اداره ائتلافي به سراستحقاقش درساحه سياسي به حيث يك دولت! بودكه سران آن درراه تحميل خواسته هاي ناجايزخود برديگران تلاش مي ورزيدند .

باوجود دوسال وهشت ماه مأيوسي وناكامي دراداره مملكت، تلاش سياستگذاران اداره ائتلافي درآنست كه بهرشكل خواسته هايشان مورد اجابت قرارگيرد وحاكميت شان پذيرفته گردد، درحاليكه چارتنظيم مقتدرازپذيرش حاكميت آنها برائت وبيزاري نشان داده اند وبه عنوان اعتراض به حاكميت نامشروع آنها به مقابله پرداخته وحتي ازاستعمال سلاح هاي گرم و سنگين هم دريغ نورزيده اند ودراين راستاخون هاي زيادي ريختانده شده ودرراه خودكامگي هاي سران اداره ائتلافي، شهركابل كه مركزثقل معركه وجنگ راتشكيل مي دهد كاملاً به مخروبه بي تبديل گرديده است وساكنين آن بامجبوريه هجرت شده ،بازيرآوارهاي منازل شان جان داده اند .

حال بهتراست كه همه دوستان خارجي، بخصوص آنهائيكه درپروسه اعاده صلح درافغانستان علاقه مند انددراين زمينه تلاش ورزند تا جانب اداره ائتلافي انتباه يافته وواقعيت هاي موجوددرجامعه راپذيردوبه اين واقعيت تسليم شودكه ديگرقادر نيست مخالفين خودرا ازصحنه بدربردوقدرت رادرانحصارخوددرآورد .

تجربه ثابت نموده است كه اداره ائتلافي قادربه كنترول اوضاع وتأمين امنيت درافغانستان نيست ودرطول حياتش بردي درراه به كنترول درآوردن اوضاع درهيچ نقطه ازافغانستان نداشته است ودرآينده هم چنان خواهدبود، طوريكه ديده مي شرداداره ائتلافي كابل جزيك اداره باجه چيزديگري نمي باشد، وآنانيكه ازولايات افغانستان ارتباط خودرا بااداره ائتلافي نگهداشته اند فقط درسطح باجگيري است تاازطرف اين اداره تمويل شوند، ديگردرهيچ ساحه همكاري باهمي ندارند . مثلاً اگر به ولايت هرات كه به اصطلاح يكي ازتابعين اداره ائتلافي محسوب مي گردد نظرانداخته شود ديده مي شودكه آن ولايت درتمام امورسياسي واداري مستقل ازكابل عمل مي نمايد و حتي درارتباطات خودبادنياي خارج مستقل تصميم مي گيرد ، وبه اطاعت ازحكومت مركزي سرانقياد فرودنمي آورد .

ديگربراي سران ائتلاف شرم آورخواهدبودكه به دوام حكومت خوداصرارورزند. ازامكان بعيدنيست كه ابرام واصرار آنها به حكومتداري بلاي جانگيرشان گردد زيرا عقب نشيني هاي نظامي شان، روزتاروز ناتواني شانرا برملامي سازد وحتي اين عجزوناتواني برتصاميم سياسي آنها نيزاثرمستقيم داشته وامكان تصميم گيري رااز اوشان گرفته است . پس بهترخواهد بودكه استادرباني درواس ائتلاف ازلجاجت هاي كودكانه دست كشيده ، مصالح ملبرنها انسان مظلوم رافداي هواهاي نفساني خود نه نمايدبدوام جنگ وخونريزي تلاش نورزد تاازقهرخداومحاكمه ملت درامان ماند .

اميدميرود مصلحين به راه خود ادامه داده وتسليم به مايوسي نه شوند تااين ملت مظلوم افغانستان را از گزند ستمكاران هوس پرست چون سران ائتلاف نجات داده اسباب نيك نامي خودرا فراهم آورند .

اخر ترڅو به ... ملت په اورکی سوځی

عبيدالله "ايمل"

> دتاسف ځاي دادي چي ائتلافي اداره ، همآهنگي عالي شورا او په اصطلاح بي طرفه ارخونه ټول په اصل اوپرنسيپ كي داخبره مني چي يو مؤقت حكومت دي جوړشي ، اوربند دي وشي اودقانوني حكومت لپاره دي انتخابات ترسره شي اويادي لويه جرگه جوړه كړي شي ، خو دعملي كولو لاري يي بياتړلي دي .

څه د پاسه دوه كاله او شپږ مياشتي تيري شوي چي په اصطلاح مجاهدين دقدرت په گدي ناست دي خو پدي ټوله موده كي نه يوازي د وطن داباداي په لور گام نه دي اېښودل شوي، بلكي جوړي مو هم وراني او ويجاړي شوي ، په ټول هيواد كي مو يو ښار(كابل) درلود چي هغه هم په كنډواله بدل شو. د جگړي طوفاني لړو چي دهيواد فضا ، يي نيولي داميد اوسولي كوم ځرك نه تر سترگو كيږي ،ملت توپاني ځپو اخستي بي كشتي وانه بيږي په شان دموهومي سرنوشت په لور لاس او پښي وهي كله هم چي د اميد او هيلي څه ځرك يي ترسترگوشي . ډيرژر دطوفاني لړو په وريځوكي له نظرونو څخه ورك شي .

خپل خولا پريږده چي پردي هم زمونږ سره وكړيدل زمونږيه اصطلاح اسلامي حكومت دهغوي اسلامي حكومت غوښتني ته هم د پوزي پيږوان او داسلام ددښمنانو له خوا ورته د ريشخند وسيله شوه يعني كفري خواكونو ته دمسلمانانو په وړاندي ښه څربه په لاس ورغله .

داخو وه دهغوهيلو اواميدونو نتيجه چي افغان مجاهدينوته كيده ،دنجيب له رژيم وروسته مو هيڅ داسي عمل نه دي كړي چي موږ يي چاته ديومثبت گام په توگه ياد كړي شو حتي دافغاني حيثيت چي دڅور دمنحوسي كودتا ترمخه دصعود په لور روان و د چاخبره دتوت دپاڼي ارزښ هم نه لري يي مبالغي وپلاي شو چي دعادي سپين كاغذ څخه يي هم ارزښ كم شويدي ، دومره چي دنجيب دحكومت دورووستي حد څخه ۱۰۰٪ رالوېدلي دي،كه هغه وخت يوه پاكستاني روپۍ د ۶۰ افغانيوپه مقابل كي بدليده اوس د (۱۲۵) افغانيو په مقابل كي تبادله كيږي اوهمداسي نزولي خط السير طي كوي له بلي خوا په نوم چي صادرات پاديږي ،موږ يي نه لرو دزړو اوسپنو له كباړ پرته چي د پاكستان دفولادو كارخاني پري ابادي دي ،اداره نشته ، وزارت خانه نشته ، نظم اوامنيت نشته ، په نوم صنعتي توليدنشته ، څه چي و هغه هم چور اوتالا شول لنډه دا چي من حيث المجموع څه چي ديودولت اوهيواد لپاره لازم دي ،اصلاً په افغانستان كي وجود نه لري دا ټول په اصطلاح زمونږ دمجاهدينو دحكومت له بركته خپلسري ترڅي حده ده چي دولايتونو مشران او واليان خو پريږده حتي دمحلي سيمو قومانداناتو هم ديهرنيو ملكونو له سياستمداراتو سره معاهدي كوي چي بيلگي يي ټولو ته ښي معلومي اودكندهار اوهرات قوماندانانو يي ښه مثالونه دي .

دغه نه حكومت بهرنيو په ځانگړي توگه زمونږ گاونډيو هيوادونه دومره جرأت ووكړي چي د وروقوماندانانو پواسطه خپلي گټي قراردادونه راباندي تحميل كړي .

چي موږ دخپلمنځي دښمني په وجه اوس ورته هيڅوك توجه نه كوي ، خو په راتلونكي كي كله چي قانوني حكومت رامينځته شي دغه كارونه به دومره مشكلات راوزيږوي چي پاكول به يي ډيرگران وي .

ددي ټولو بدبختيو مسئولين څوك دي ؟ دا هغه پوښتنه ده چي ځواب يي هر چا ته واضح اوښكاره دي ، او هغه زمونږ مشران پادوي په ځانگړي توگه هغه چي د بي رعيته اوبي واكه پاچاهي لپاره يي د هيواد موجوديت هم په داولگولي ، هغه چي له كمونستانو سره په ائتلاف كي يي اسلامي اساسات تريښو لاندي كړل، هغه چي دښمن يي په غيرگي ونيوااومجاهدين يي له خپل ځنگ نه وشړل ،ان تردي چي دلركيواومحروموقومونو په نوم يي ژبني سمتي او مذهبي اوقومي تعصبونه راژوندي او سكتاريستي جبهه يي جوړه كړه اوهيواد يي په داسي بدبختي كي دوب كړ چي د وتلو لاره هم يي ووركه ده ،هيڅوك نه پوهيږي چي څه وكړي . نه جگړي نتيجه وركړه اونه سياسي روغوجوړو ،يا په بل عبارت هم جگړه ناكامه شوه او هم غونډي او خبري ،اوس نه په جگړه باور كيداي شي نه په سوله . په كلي دول داعتماد فضا ختمه شوي ، اوترڅو چي دابيا اعاده نشي حل هم ممكن نه دي .

بي اعتمادي دي حدته رسيدلي چي،به پرنسيپ كي ټولي خواوي يوه خبره مني خو دعمل دگر ته دورتلو جوگه نه دي .همدااوس دكابل ائتلافي اداره ،هماهنگي عالي شوري او په اصطلاح بي طرفه ارخونه ټول په اصل اوپرنسيپ كي داخبره مني چي يوغير جانبدارموقتي حكومت دي جوړشي اوربند دي وشي،

او د قانوني حكومت لپاره دي انتخابات ترسره شي اويادي لويه جرگه جوړه كړي شي . خو دعملي كولو لاري يي بيا تړلي دي، په عمل يي خبره نه كيږي،دتهران مذاكرات ددي ادعا ښه ثبوت دي . هلته ټول ارخونه په پرنسيپ كي په دي توافق ته رسيدلي چي دحل لپاره موقتي حكومت ضروري دي ، داوربند لزوميت شته ، انتخابات بايد ترسره شي .

خو كله چي خبره دعملي كولوپه لارو چارو حد ته ورسيده نويبا په ټپه ودريدي .

هددا راز دځيني نورو پټ اوښكاره هيئتونو دتبادلي اودسولي هلوځلو په جريان كي اصولاً په همدي دريو ټكو اتفاق شته ، خو دعملي كيدو په لوربي گام نه دي اخستل شوي . او اصلي مشكل د كابل د ائتلافي اداري له خوا رامينځته شوي څكه چي دقدرت دانتقال خبره همغوي ته راجع ده اوبايد

(۳)مخ

اليزه در افغانستان چه مى خواهد ؟

پيوسته به گذشته

حامد

قسمت دوم

> يكي از مواردیكه فرانسه در آن به دنباله روي ازدولت امريكا مي پردازد؛ مسئلهٔ افغانستان است .پاريس وواشنگتن يكجا با مسكو ازجملهٔ طراحان ائتلاف سكتاريستي جبل السراج بشمارميروند ،درطول ۳۰ ماه گذشته دهلي ،پاريس ،واشنگتن ومسكو مشتركاً شوراي نظار وائتلاف را مورد حمايت سياسي ،مالي ونظامي قرارداده اند .

اقدام ميتران رهبر حزب سوسياليست حاكم بر فرانسه با استقبال مخالفين ومنتقدين سياست خارجي پاريس مواجه شده وآنان اظهار اميدواري كردند كه اين اقدام يك تاكتيك مجرد ومنفرد نبوده بلكه درسياست خارجي آن كشور حركت آغازين چرخش بسوي پراگماتيزم باشد.

همين ناظرين معتقدند كه حزب سوسياليست حاكم بر فرانسه درپيروي از سياست خارجي واشنگتن تا جايي پيش رفت كه دررابطه با الجزائرنشان داد كه ميتواند كاتوليكتراز پاپ هم باشد .

آنان معتقد اند : ميتران كه دولت فرانسه را به حكومت دوم ويشي (VICHY) مبدل كرد و شايد با قضايا برخوردي مستقل و مجزا از واشنگتن ومبتني برمقتضيات منافع علياي فرانسه واروپاي متحد داشته باشد.

جهان شاهد بود كه رهبران حزب سوسياليست حاكم برفرانسه باامید واري ناظرين متذكره همنواگرديد ودر اقدامي ديگر نشان دادند كه ميتوانند منقد را ازقانغوزك تشخيص بدهند .

سران رژيم سوسياليست فرانسه انتقام شوكي را كه درماه جولاي امريكا نبان برآنان وارد آورده بودند ، در ماه اكتوبر از بل كلنتن گرفتند.

در(۸) اكتوبر ،رژيم عراق اقدام به نقل وانتقالات نظامي درنزديكي سرحد كويت كرد ، بل كلنتن رئيس جمهورايالات متحده امريكا به خيال اينكه هر روزعيد است كه روساي جمهور كلچه بخورند ، خواست خاطره اكتهاي جورج بوش را درازهان زنده كند . برهمان اساس ، در كمتر از ۴۸ ساعت چند هزار نظامي امريكا را عازم منطقه خليج ساخت .

بل كلنتن به چندين صد مليون دالر كه از عربستان وكويت گرفته بسنده نكرده ،اعلام داشت كه منطقه جنوب كشور عراق بايد يك منطقه غير نظامي اعلام گردد تاعراقيان حق نداشته باشند توپ وتانك خود را وارد آن منطقه كنند.

بلكه صرفاً وصرفاً ايالات متحده امريكا كه اينك ادعاي رهبري بردولتها را دارد ، بتواند آنطوركه مي خواهد درمنطقه تركتازي كند.

موضعگيري واقعاً جرئت مندانه رهبران دولت فرانسه ،چنان شوكي بر رهبران امريكا وارد آورد كه تا حدود ۴۰ ساعت نميدانستند چه بگويند .

طوريكه خوانندگان عزيز بخاطر دارند آلن ژوپي وزير امورخارجه فرانسه بتاريخ ۱۲ اكتوبر اعلام داشت كه عراق درمانورهاي نظامي اش مرتكب خطايي نشده ونيز دولت فرانسه با پيشنهاد واشنگتن مبني برغيرنظامي ساختن جنوب كشورعراق مخالف است . اين موضع فرانسه واشنگتن را مدت ۲۴ ساعت دريك شوك توأم باسكوت فروبرد هنگاميكه مقامات امريكايي اين زمزمه خفيف را آغاز كردند كه درهمچون موارد نظرنظاميان فرانسه معتبر است نه وزارت خارجه ، فرانسوالئوتار وزيردفاع فرانسه قدمي فراتر گذاشته وگفت: اوضاع درخليج به هيچ وجهي آنقدروخيم نيست كه نيازي به اعزام نيروي نظامي ايالات متحده به منطقه باشد لئوتار براي اينكه ثابت ساخته باشد كه فرانسه نيز ميتواند بدون امريكا در جهان بسربرد گفت :

واقعيت امراينست كه آرايش نظامي امريكادرمنطقه نميتواند بي ارتباط باسياستهاي داخلي دولت واشنگتن باشد.

اين موقف پاريس ، سران حكومت امريكا را بر سردوراهي قرار داد ،اگر به اظهارات دووزير فرانسوي پاسخ ميگفتند ممكن بود ، فرانسه رسماً دركنارعراق قرارمي گرفت كه درين صورت ازحمايت چين وروسيه نيز برخوردارمي بود،

اگر به اظهارات مقامات فرانسوي پاسخ داده نميشد ، باز هم آبروي امريكا بعنوان " آقاي جهان " درخطربود. بالاخره رهبران به "راه حل امريكايي " متوسل شدند وبجاي اينكه رسماً يا در سطح وزيريه اظهارات وزراء فرانسوي پاسخ بگويند ،به نماينده شان درمقرمؤسسه ،ملل متحد درنيويارك يعني خانم ميدلينالبرائت دستور دادند كه چيز كي به فرانسويان بگويد.

دوموردفوق الذكراين امپ.واريها را تثبيت بخشيد كه فرانسه درساحات ديگري ازسياست خارجي اش نيز دنباله رويَ از واشنگتن راترك كندا

يكي از مواردیكه فرانسه دران به دنباله رويَ ازدولت امريكا ميپردازد مسئله افغانستان است . پاريس وواشنگتن يكجا بامسكو طراح ائتلاف سكتاريستي جبل السراج بشمارميروند . در طول ۳۰ ماه گذشته دهلي جديد ، پاريس ، واشنگتن ،رياض ومسكو مشتركاً شوراي نظار و ائتلاف را مورد حمايت سياسي - مالي -نظامي قرارداده‌اند.

رهبران دولت سوسياليست فرانسه در جهت اجراي پروژه پيشنهادي موسيو اوليويه روايكي ازساستمداران سرشناس فرانسوي ومشاور سياسي ميتران رئيس دولت سوسياليست فرانسه ، مسعود، شوراي نظار وائتلاف را مورد حد اكثر ممكن كمكهاي سياسي - مالي - نظامي خود قرار دادند . اوليو به روا در گردهم آوري عناصر چپ ، التقاطي ، غريزده ودر تجمع دركنارمسعود وتشكيل شوراي نظار نقش بارزي ايفا كرد. طرح اوليويه روا اينبود كه پس از انزواي سياسي - نظامي مارونيان ودروزيان در لبنان ،تضعيف متحدين فرانسه دركمپوچيا وانزواي سياسي - نظامي رژيم صدام حسين درعراق كه ازمتحدين پاريس در شرق ميانه وشرق دورشمارميرفتند ، مسعود ميتواند بحيث يك متحد قوي ودراصل بعنوان تنها متحد پاريس درمنطقه احراز موقعيت كند.

اينك بانگاهي به حوادث در حدود ۳۱ ماه گذشته در مي يابيم كه مسعود گذشته از ينكه نتوانست در دوران ائتلاف خود را بحيث يك قدرت برتر

ص(۳)

بشر دسمنان دبشردوستى په جامه كى داسلامى اقدارود جرحه كولو په هڅه كى

ش .م

> په خواشيني سره بايد ووايو چي دكابل ائتلافي اداره نه يوازي دا چي له ملت سره زړه سوي اوهمدردي ، نه ښئي بلكي دجگړي په اوږدولو ، دخلكو په وژلو اودهيواد په وړانولو كي دخپلي واكمني دتداوم اودخپل طفيلي ژوند دبقاچانس اوښيگني ويني

د ژمي يخ موسم راورسيد اودگرمي هغه شپي ورځي چي ديو ځادر اوتلتكي لاندي به په هرځاي كي تيريدلاي شوي هغه تيري شوي گرمي تيره اويختي راغله خود جنگ ميدان د ژمي دموسم په رارسيدلو سره سورنه ، بلكي دهمغه پخوا په شان لاسوځوونكي دي اوځدا زده چي د كورسوځوني دگرمي داموسم به كله په تيريدوشي !!

ديختي په د،موسم كي د جنگ له سيموڅخه به څنگه دگڼ شمير افرادو گورني دخپلو خانو اواولادوخوندي پاته كيدو په خاطر په بل هغي لوري اودامن ځاي ته چي دجنگ داور له لمبو څخه په امن اوبو څه ارام دي ولاړ شي ځكه ديختي خو هم پر چا څه پروانشته چي كم له كمه خو دسختوشپبو په حال كي څه لاس نيوي وكړي او يا به پري دترحم اوعاطفي له مخي زړه برسټ

وغورږي .

خوخبرا

زمونږ گران هيواد وال ښه خبردي چي څو ورځي دمخه دملگرومللتوهغه كاروان چي دكابل ښاريانو له پاره يي خوراكي او طبي مواد د پاكستان له لاري د تورخم ،جلال آباد اوسروبي پولو په لار غوښتل كابل ته ورسوي ورته دتيريدواجازه ووركړي شوه څو دكابل محتاجه ښاريانو ته دغذايي اوطبي موادو پوره اندازه كومك ورسيږي .

هيواد وال خبر دي چي دهيواد له بيلابيلو ولاياتو څخه كابل ته راغلي لوي لاريي د چاپه ولكه كي دي او څوك دي چي دخپل ملت اوبالخصوص دكابل له ښاريانو سره زړه سوي اوخواخوږي لري چي هغوي ته دغذايي اوطبي موادو كاروان دورتگ له پاره لاري پرانيزي خيره ښكاره او لكه دلمر په ځيرهرچاته روښانه ده .

هندا دول وموكتل چي زمونږگران هيواد كرچنيانو ته دواكسين كولو په وخت دخپلو ماشومانو د ژوند ديچ كيدو په خاطر اوريند او پرهغي پوره پوره عمل اوزغم موږ پرخپل ځان فريضه گڼله اوداكارمود خپل ملت له پاره ترسره كړ.

دخاوري دقاميت ،دملت دبهبود او په هيواد كي دجنگ داور دلمبو دخاموشي ، دسولي او امنيت د برقراري له پاره مو په تهران كي داسلامي كنفرانس غونډي ته خپل استازي چي له پوره صلاحيت څخه برخمن و واستوه څو د رواني خرابي وضعي مخه ونيول شي اوملت له دي بدي ورځي اودريه دري لخه نجات وموني اوهم د مداخلي رااوږده لاسونه لنډ او رسوا شي .

دا او داسي نوري ډېري خبري چي زمونږ د پرهارزلي ملت دزړه تكوربري كيداي شي پر ځان تحميل اودهغوي مثلو ته مو په ورين تندي غاړه ايښي اوان تردي چي پدي لاره كي ځان تيريدني ته هم حاضر شوي او اوس هم حاضريو ، خو په ډيري خواشيني سره په ووايو چي دكابل ائتلافي اداري ته پوازي د ا چي له خپل ملت سره زړه سري او همدردي نه ښئي بلكي د جگړي په اوږدولو ، دخلكو په وژلو اودهيواد په وړانولو كي دخپلي واكمني دتداوم اودخپل طفيلي ژوند د بقا چانس اوښيگني وينئ . ددي پر ځاي چي د ژمي په يخ موسم كي كابل ښاريانو ته پر څه امداد ورسيږي برخلاف تومورږي مواد د خپلو جنگياليو سنگرونو ته لېږي اودجنگ په مخ بېولو كي ورڅخه كاراخلي.

همدارنگه زمونږ د هيواد ماشومانو ته واكسي نيشن چي دمختلفو ناروغيو دمخنيوي له پاره مجربه طريقه ده څرله دي ناچي زمونږ دملت راتلونكي نسل له مهلكو ناروغيو څخه بچ وساتل شي خودملت دارادي اوغوښتنو، دراپي ارافرادو دښمنه كابل ائتلافي اداره لگياده دملت پر مري چاړه راكاږي او پركورونو بي بمونه اوتوپونه وروي د راتلونكي نسل ناتوبي داوريه بتي بدل كري اوموجوده نسل خو دبيرحمي لوټولوكوي .

په تهران كي داسلامي كنفرانس په غونډه كي زمونږ گډون له يوي خوا داسلامي كدرونو دهلوخلودرناو او له بلي خوا مود زړه له كومي غوښتل چي رواني ستونزه وخبرو اترو له لاري حل وفصل شي خو دخبرو دا پروسه هم دائتلافي اداري لخوا د داسي تمرادي پريان ودرول شوه چي ټولي هغي خلي اوداسلامي اقدارو ماهيت اوتشخص بي په دومره بدكچ جرحه كرچي داسلامي نري اومسلمانانو اهليت اوروش بي ددښمنانو په وړاندي داسي رښودلو كوم چي تن سپادكابل ائتلافي اداري خپل كري اونوروته بي ښئي

دكابل د ائتلافي اداري دغه ناغيږي اوناتوالي دي چي په هيواد كي يو مستحكم اوپر ځان متكي حكومت نشته او دهمدغي لويي نيمگړتياله امله زمونږ دخاوري اوملت دښمنانو په نويو چلوټو،مكاريواولاسرهنو پيل كري اوغراري چي پدي ناوړه حركت اوعمل سره زمونږ دهيواد تاريخي قدامت ، اوسني مو جوديت اودكمونيزم سره د پرون ورځي د پنځي ازمولو شهامت او اتلوالي له مونږ څخه لوټ اودملت وروته

(۳)مخ

اگر افغانستان در...

صورت گرفته است ودرآينده بايد پاكستان عبوراينگونه ترانزيت را به افغانستان اطلاع بدهد .

دراحتجاجيه پاكستان اشاره به ماده اول معاهده ترازنزيتي ميان افغانستان وپاكستان شده كه درآن به حقوق عبوراموال پاكستان ازطريق افغانستان اشاره شده است . دراحتجاجيه پاكستان گفته شده كه اگردرمال التجاره پاكستان درداخل افغانستان شرايط جديد وضع گردد، پاكستان نيز در مال التجاره افغانستان دربندركراچي شرايط مشابهي را وضع خواهد كرد.

دوپوليس مصري بدست ...

مصري وانقلابيون مسلمان درين كشورازسال ۱۹۹۲ ميلادي تاكنون ۵۲۲ نفر ازافراد دولت به هلاكت رسيده اند .

دجهاد د اتلانو یاد

دنوموړي اتل دشهادت درېمه کلیزه دي ټول ملت اومجاهدینوته مبارك وي .

شهید استاد محمد درود خان

دحق دلاري اتل داعي اوداسلامي انقلاب ځلانده ستوري نوميالي مجاهد استاد محمد درود خان «عابل» دمرحوم خیرالله خان زوي دوردګو او میدان ولایت دمرکز دپیادوخیلوکلي اوسیدونکي چي دروان اسلامي انقلاب په اوږدوکي ئي نه هیریدونکي ستونزي وګاللي اودالحادي رژیمونوپه خلاف ئي په لس ګونو عملیاتو کي ونډه درلوده په آخرکي د۱۳۷۱ دلرم دمیاشتي په ۲٤ مه نیټه دشهادت لوړمقام ته ورسید .

حزب اسلامی افغانستان (٤۱۰) باب ...

عودت مهاجرین به کشور مساعد نگردید ومهاجرین نتوانستند به وطن عزیز عودت نمایند درمحیط هجرت (پاکستان وایران) باقی ماندند . هویداست که تمام اولادهای مهاجرین بی سرنوشت وازتعلیم بی بهره ماندند. ریاست تعلیم وتربیهٔ حزب اسلامي افغانستان تلاش نموده تا زمینهٔ تعلیم وتربیه را براي شاگردان مهیا سازد روی همین منظور درسالهای ۱۳۷۱ -۷۲ بامساعدت بعضی برادران مخلص وبعضی موسسات خریه توانست دوباب لیسهٔ عالی با یك باب مدرسهٔ عالی ، یك باب دارالحفاظ ویك باب مکتب ابتدائیه را بازگشایي کند.

درسال تعلیمي ۱۳۷۳ - ۱۳۷۲

نسبت عدم مساعدت موسسات خیریه و برادران کمك دهنده نتوانستیم مدارس فوق را اکمال نماییم صرف یك باب لیسهٔ عالي ویك باب مدرسه ویك باب دارالحفاظ درکمپ نصرت مینه فعال ماند که بیش از چهارهزار طالب تحت تعلیم گرفته شده اند

س - درشهر پشاور چند لیسه را فعال نگهداشته اید ؟

ج - دراثرتقاضای برادران فعلا یك باب لیسهٔ عالی بنام ابوایوب انصاری (رض) که از صنف اول الی صنف ۱۲ درآن درس میخواند ، درمنطقهٔ بورد پشاور درچوکات تعلیم وتربیهٔ حزب اسلامي افغانستان فعال مي باشد که مطابق نصاب تعلیمی قبول شده توسط استادان جید وشناخته شده تدریس می شود وفعلا درحدود (٤٠٠) نفرطالب تحت تعلیم گرفته شده وبیومیه به تعداد مراجعین افزوده می شود بجزازلیسهٔ ابوایوب انصاری درشهر پشاور کدام لیسهٔ دیگری درچوکات ریاست تعلیم وتربیه رسمیت ندارد .

س :- آیا کدام منبع شماراکمك میکند یاخیر ؟

ج - نه خیر ! طوریکه قبلا تذکر داده ام هیچ منبع ما کمك نمیکند .

الیزه در افغانستان چه می ...

سیاسي - نظامي تثبیت کند ، نفوذ ونیروي دوران قبل از ائتلاف را نیز از دست داد.

ما از رهبران دولت سوسیالیست حاکم بر فرانسه میخواهیم نگاه دیگري داشته باشند به اوضاع درافغانستا"، موسسه ملل متحد رسماً اعلام داشت که ادارهٔ ائتلافي مخالف صلح بوده ودر عوض به راه حل نظامي براي حل بحران افغانستان معتقد است.

اگرموقف نمایندهٔ خاص سرمنشي موسسه ملل متحد نمیتواند براي بعضیها ، از جمله فرانسه که خود یکي از پنج عضو دائمي شوراي امنیت آن موسسه به شمارمیرود میروي باشد ، نگاهي ولو اجمالي به اوضاع درافغانستان میتواند حامل سگنالها وپیامهاي خاصي براُ رهبران دولت سوسیالست فرانسه باشد.

مسعود به دوستان فرانسوي خود گفته بود اگرشوراي همآهنگي بتواند دوشي راتصرف کند ، من خنجان رابدون جنگ به آنان تسلیم خواهم کرد.

واگرشوراي همآهنگي بتواند خنجان رادر نتیجهٔ جنگ تصرف کند ، من افغانستان را ترك خواهم کرد.

اینك رهبران دولت فرانسه مي بینند که مسعود در اصل ائتلاف ،علاوه بر دوشي و خنجان ،میدان شهر ،لغمان ،لوگر ومهمترازآنان جنوب غرب کابل وقطعه سکد را نیز ازدست داد. طراحان سیاست خارجي فرانسه مسلماًازاوضاع در ولایات پروان - کاپیسا وانزواي ائتلاف در آن سامان ،مطلع هستند .

مطمئناً نماینده خاص آنان دربیس بگرام یعني جناب موسیو برتران گاله رئیس کمیسیون دفاعي پارلمان فرانسه ،اخبار دست اول را به آنان مخابره میکند.

ماامیدواریم که طراحان سیاست خارجي دولت سوسیالست فرانسه همانطور که دررابطه با الجزایروخلیج تجدید نظر کردند ،در پالیسي شان دررابطه با افغانستان باتوجه به واقعیت جدید موجود در صحنه ،تجدیدنظر کنند.

رهبران دولت سوسیالست فرانسه گرچه نیك تشخیص داده اند که دنباله روئ از امریکا نه تنها درالجزایروخلیج ،بلکه درهیچ جاي جهان به نفع آنان نخواهد بود باید به سران دولت فرانسه تبریك گفت که قبل ازاینکه کارازکاربگذرد ،متوجه شدند که باادامه دنباله روئ از واشنگتن ، بازندهٔ اصلي درالجزایروخلیج خواهند بود.

درافغانستان ،نسبت به الجزائر و خلیج اوضاع براي فرانسه به مراتب زیان آورتر است.

نه تنها مخالفین ادارهٔ ائتلافي ،بلکه بیطرفان وناظرین خارجي اوضاع افغانستان را نیزعقیده بر آنست که ادارهٔ ائتلافي علي الرغم برخورداري از کمکهاي خارجي بالخصوص کمکهاي فرانسه ، در آستانهٔ سقوط کامل قراردارد و فرانسه طوریکه قبلاً تذکررفته است ،ازبازندگان اصلي درقضیه افغانستان خواهد بود.

اگر مسعود والي یا قوماندان نظامي یا انتظامي یك ولایت سرحدي افغانستا' میبود ،و کشورٔ فرانسه با افغانستان همسرحد میبود وضمناً ولایت تحت سیطره مسعود همسرحدبا فرانسه ، شاید مسعود میتوانست چند روزي اقلاً فلمهاي آلن دلون رادرتلویزیون خود به نمایش بگذارد ، بعداً قنسولگري فرانسه را افتتاح کند ونیز پس از چندي ازجناب وزیرداخله دعوت کندکه همراه با پنج یا شش سفیرخارجي بدون استئذان ازادارهٔ مرکزي ، وارد آن ولایت شده وبا والي معاهداتي بامضاء برساند و ... ولي مي بینیم که مسعود به همین پیمانه نیز نمیتواند پس ازین درافغانستان براي فرانسه مصدرخدمتي گردد.

بشر دښمنان دبشردوستی په ...

اوبچیان یو دبل دښمنان اود هیواد مخلص بچیان دملت د کرکي اونفرت لامل وګرزي .

اودملت دقهرماني دتاریخ پر پاڼونو داسي خاوري واړوي چي ترابده یي بیا د رنیدو ته پاته نشي چي ددي ستر مسئولیت اوجنایت په لومړي لیکه کي په دکابل ائتلافي اداره اودهغي مشرتیاني اواندیوالان په بي ولاړوي اودافغانستان دتاریخ دسترومحکومینوپه توم به نومول کیږي نو نن ووته یکار ده چي ددغسي خرابو حالاتو دمختنیوي له پاره دخپل واك خولاځه چي خان تیریدني میدان ته راوراندي او دا پرسیندلاهرکیدونکي ملت دنجات ساحل ته ورباسي .

دتهران دغونډي په اړوند دغه ...

قضیه باید دملګروملتود پلان په چوکات کي حل شي :

دي وایي : که څپله سره جوړ واي پردیو به زموږ په کاروکي ګوتي نه وهلي متاسفانه موږ جوړ نه یو. لیکن زموږ قضیه چي یوه بین المللي قضیه ده غواړو چي زموږ فیصله هم دملګروملتو او بین المللي مؤسسو له خواوشي .

د تهران په مذاکراتو کي دافغانستان دلسو ګوندونو څخه یواځي داتوګوندونو استازو برخه اخیستي وه .

د دي مذاکراتو له پاره سیاف او مولوي محمد یونس خالص خپل استازي نه ؤلیږل

هغه وخت چي نوموړي خبري لاپاي ته نه وي رسیدلي دمحاذملي اسلامي دهیئت مشر سید سلیمان ګیلاني وویل چي په خبرو اتروکي یوه ستونزه دا ده چي مخالف اړخ نه غواړي دجنرال دوستم جنبش ملي اسلامي او د حزب وحدت اسلامي استازو سره خبري وکړي.

ده وویل : فعلاً دمذاکراتو بهیر په دي نقطه کي دي چي دریاني اړخ وایي موږ دشمال جنبش اووحدت اسلامي سره دخبرو له پاره مخامخ نه کینو.

په همدي اړوند دمحاذ ملي اسلامي مشر وایي : دافغانستان په ستونزي کي موجود واقعیتونه باید په نظرکي ونیولاي شي .

ده زیاته کړه : که په دي حساب واخلو چي دواړه خواوي سره متخاصم دي یو لوري رباني اوبل مخالف رکن دهغه جنبش دي اوبل دا چي دا یو واقعیت دی چي موږ باید داسي لار پیدا کړو چي په افغانستان کي ارامي راشي نه دا چي دیوشخص له پاره یا دیوي ډلي له پاره موږ دټول افغانستان قضیه خرابه کړو.

دتهران په غیرو مستقیموخبرواترو کي د حزب وحدت اسلامي استازي کریم خلیلي دمذاکراتو په باب وویل : په مذاکراتو کي ځیني مثبتي جنبي موجودي وي خودي زیاتوي :

څرنګه چي د افغانستان لانجه ډیره پیچلي ده هیله کیږي چي په راتلونکو پړاوونوکي حل شي .

ده زیاته کړه : سره له دي چي په دومره وخت کي خبري غیري مستقیمي وي خو درسمي خبرواترو په دول پیل نشوي .

ده وویل : دسولي هیئت دټولو خواوو خبري واوریدي اوداتوګوندونو دنظریاتو څخه بشپړ خبرشول.

اودایي مثبتي خواوي دي.

ده وویل : په دي چي یوشمیر ملاحظي موجودي وي په همدي اساس دخبرواترو رسمي پړاوته تراوسه داخل شوي نه یو، کریم خلیلي زیاته کړه : دافغانستان کشاله ډیره پیچلي ده .

اوطبعاً ډیر پړاوونه بنایي ووهل شي اوموږ ددغه لمړي پړاو څخه دهغو مثبتو خواوو سره چي مایادي کړي تیرشوي یو هیله منديم چي په نورو پړاوونو کي په اصلي ستونزو باندي خبري اتري وکړواوډیرومثبتو اوعملي نتیجو ته په سره ورسیږو.

کریم خلیلي دیوي پوښتني په ځواب کي وویل : زه دامنم چي دافغانستان خلك دافغانستان مظلوم ملت او په خانګړي ډول دکابل ښاریان ددغو ستونزو سره مخ دي اودداسي غونډو څخه دناامیدي احساس کوي ځکه چي یوشمیر دلي پریکړو، معاهدو اوقراردادونو ته متعهد نه پاتي کیږي نو طبعاً د خلکو هیلي دداسي غونډو څخه لري وي ، ځکه چي یو شمیر مشرانو خپلو لاسلیکونو او ژمنوته اعتبار نه دي ورکړي خو هغه څه چي پرموږ پوري اړه لري ،موږ په دي اړوند جدي یو ترڅو دخلکو دغه بي باوري له مینځه لاړه شي اوموږ دي کار ته په جدیت سره راغلي یو دسولي هیئت هم پوهیږي چي په دي اړه زموږ پلانونه ډیر جدي اوډزره له کومي وو.

هره اداره چی دملت له ارادی پرته په ...

ولاړدي خبرات غواړي .

ورور یوسف خان وویل : دهیواد نظامي وضع اوس دایتلا فیونو له کنترول وتل او په هرځاي کي فاحشه ماته دهغوي برخلیك ګرځیدلي ، دهغوي په افرادو کي بي اعتمادي تردي حده رسیدلي چي په وروستیو جنګونو کي په حربي پوهنتون کي دهغوي پراخه وسله وال دیته حاضرنشول چي دهمآهنګي دعالي شورا پرخلاف په جګره کي برخه واخلي اوهغه وو چي مسعود مجبور شو له جبل السراج څخه بي دي ساحي ته خپل پلوول شوي وسلوال کسان راولي قوماندان یوسف خا دکابل دامنیتي وضعي په باب وویل : دکابل ولایت کومي سیمي چي د همآهنګي دعالي شورا تر لاس لاندي دي امنیت پکي ټینګ دي ، دسیمي خلك پرته له ویري په بشپړاطمئنان په خپل ورځني ژوند مصروف دي دهمآهنګي عالي شورا امنیتي مراکز دخلکو په خدمت کي دي او په دي اړه جدي پاملرنه لري.

مجاهد ورور یوسف خان دپاټکونو په باب دیوي پوښتني په ځواب کي وویل زښتیا چي دلویولارو په اوږدو کي له څه مودي راهیسي دپاټکونو په نوم یوځه مشکلات راولاړشوي وو؟ چي دخلکو دتکلیف سبب ګرځیدل . دحزب اسلامي مجاهد امیر ورور حکمتیار له لویو لارو څخه دغیر قانوني پاټکونو د سملاسي له مینځه وړلو په باب لازم هدایات صادرکړل چي په یو لږ وخت کي داکارعملي شو.

یوسف خان وویل : اوس دکابل - ننګرهار اوکابل غزني په لویو لاروکي ټول غیر قانوني پاټکونه چي دترافیکو د مشکلاتو سبب ګرځیدلي و له مینځه وړل شوي او ددي لارو په اوږدو کي خانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي چي بیا خوك ددي جرات ونکړي چي په غیرپوا قانوني توګه دپاټك په نوم دخلکو دتکلیف باعث شي .

ورور یوسف خان کابل ښار یانو ته دخوراکي اوسونګ موادو ، په اړه وویل : دکابل پرښاریانو باندي هیڅ دول بندیز نه دي لګول شوي ، بلکه موږ دهغوي دمشکلاتو دحل لپاره ډیري اسانتیاوي برابره کړي اوله مختلفولاروحزب اسلامي کوښښ کوي چي کابل ښاریانو ته خوراکي اودسونګ مواد ورسوي.

قوماندان یوسف خان به تهران کي دروانو خبرویه باب وویل : څرنګه چي دائتلافي اداري دیوبراي نام وزیر واحدیار له خبرو څرګنده ده چي ائتلافیونو له پخوا نه تصمیم نیولي چي دروغي جوړي هیڅ دول خبري به بریالیتوب ته یري نردي ،نوددي لامله باید عرض کړم چي دریاني دائتلافي اداري هیئت اصلاً دتصمیم نیوني اختیار نه لري هر څه چي یي باداران ورته ووایي دهغوي به اشاره تګ کوي.

ده وویل : رباني اودهغه بدنامو کمونستو ائتلافي اندیوالانو ته ، نه دهیواد پرواشته نه دمجاهد ملت دهیلو اندیښنه . ده زیاته کړه : هغه څه چي دوي (ائتلافیون) پري باوري دي یواځي • غلامي اواستکبارته خدمت ، نوبه همدي علت دروانو مذاکراتو د موفقیت چانس ماته ضعیف ښکاري .

روسها حق ندارند مردم مارا ...

مذاکرات صلح که قراربود دراول ماه دسمبردرمسکو دایرشودگفت : فعلاً مااحساس کردیم که وقت برگزاري آن مساعد نیست بناءً درماه جنوري برگزارخواهد شد ،سازمان ملل هم چنین پیشنهادي کرده بود تا درفرصتي که بعدازپیمان قبلي سپري شده کدام جانب وفاداربوده وکدام جانب موافقتنامه رانقض کرده است، بررسي گردد.

توره جان زاده گفت : مامردم مسلمان تاجکستان ازتعهداتي که دراسلام آبادبعمل آورده ایم کاملاً حمایت مینمائیم و مفاد آنرا رعایت مینمائیم ،اما نیروهاي روسیه مسیرافراد مارا در جاده اي که یك قسمت شرقي بدخشان کوهي را باقسمت غربي آن وصل مي کنند ،مي بندندوآنها رابامشکلات مواجه میسازند .

وي گفت:این سرك در کنار سرحدامتداد دارد اماسرحد میان افغانستان وتاجکستان رادریاي پنج تشکیل میدهد ،اگرافراد ماازین رودخانه پنج عبورکنند ودستگیرشوند ، البته نقض موافقتنامه آتش بس به شمارمي آید . درغیراینصورت روسها ناقض موافقتنامه اند .

توره جان زاده گفت : خلع سلاح کردن افراد مخالفین دولت وبازداشت آنها ازطرف نیروهاي روسي خلاف مقررات بین المللي بوده وروسها حق ندارند مردم مارا دروطن شان زنداني کنند .

اخر ترخو بـــــه ...

عملاً قدرت خوشي کړي چي همدا دحل کنجي ده . ځکه کله چي قدرت موقت حکومت ته وسپارل شي بیا به اوربند هم عملي کیږي کابل هم خلع سلاح کیږي او دانتخاباتو لپاره به زمینه مساعده شي .

خو څومره چي محسوسیږي دکابل ائتلافي اداره دي کارته اماده نه ښکاري که څه هم اوس هغوي د بریالیتوب ټول چانسونه اوامیدونه له لاسه ورکړي ، خو بیا هم دقدرت پریښودوته چمتو نه دي . هغوي دامحسوسه کړي چي په ملت کي دپښي ایښودلو ځاي نه لري او نه بي چا ته مخ پریښي چي تر شاپي ودریږي ،نو له همدي امله دا په نامه دیوي ناحیي حکومت هم غنیمت بولي خوترڅو به دي ته ادامه ورکړي او ملت به په اورکي سوځي . ؟

په هرصورت موږ به د ائتلافي اداري له مسئولینو اودهغه له حامیانو څخه داغوښتنه کړي اواوس بي بیاکوو چي لږ دي ګریوان کي سرتیت کړي . په ملت دي ورحمیږي ،دهیواد موجودیت دي په داو نه لګوي ، له دغه بي واکه او دیوي ناحیي له پاچاهي څخه دي تیر شي او یو موقت حکومت ته دي ژر تر ژره قدرت انتقال اودسولي لپاره دي لاره اواره کړي .

موږ نه پوهیږو هغه حکومت چي ددفتر په دروازه کي بي چاپ شوي نوټونه نه چلیږي والیان او سفیران بي پخپل سر قراردادونه کوي څومره حیثیت لري ؟

په داسي یوه بي واکه چوکي باندي کیناستو ته ادامه ورکول پرته له دي چي دهغوي بدنامي زیاته او په ګناهونو پاربي درونډ کړي بله نتیجه نه ورکوي ،قلهذا یکار ده چي دکابل ائتلافي اداره نور عقل سرته راولي اوسولي ته غاړه کیږدي.

دافغاني مهاجرینو مشکلات ...

ملګروتیا هلته دبیاودانولو کارونه پراخ اوچټك کړي.

دپاکستان داطلاعاتووزیرخالداحمد کرل دغونډي نه وروسته خبریالانوته وویل چي دپاکستان دبهرنیوچارو وزارت به ډیرزردمرسته ورکونکو هیوادونویوغونډه راوبولي ترڅوخپل وطن ته دافغان مهاجرینو دلیږلو په باب ورسره منظم پلان طرحه کړي .

ده وویل چي دپاکستان صدراعظمي بي نظیربوتو خپلوټولواداروته خبر ورکړي چي په افغانستان کي دنوي نسل دروزني دپروګرامونودانکشاف دپاره عاجل اقدامات وکړي .

کرل په دي تاکید وکړچي مهاجرین به په زورله پاکستان نه ونه شړل شي .

ربوټ زیاتوي دافغان کمشري رئیس رستم شاه موهمندواني چي همداوس یواځي دپاکستان په صوبه سرحدکي یوملیون پخواني او یولك اولس زره نوي مهاجرین راجسترشوي دي اویولك نورچي [illegible] دي هم په همدي [illegible] مهاجرینوسره ژوندکوي .

دي زیاتوي چي دنجیب دړژیم دنسکوریدونه وروسته دوولس لکه مهاجرین افغانستان ته ستانه شوي دي

خواږه ترخې

غابن ماتوونکی ځواب !!

ابوراشد

دائتلافي اداري تالي ځټي دخپلوهیښتو [illegible] اجونکوتبصرویه ترڅ کي کابل ته دجنرال دوستم دهیئت دراتلوپه اړه په یومضمون کي لیکي : جنرال دوستم چي ولیدله حزب اسلامي څخه څه نه جوړیږي نوله دولت سره یې تماس ونیو اوداړیکو دټینګولولپاره یې خپل پلار دیوه هیئت په توګه کابل ته واستاوه . اوپه څنګ کي یې زیاتوي چي دولت [illegible] پخواپیژندلي ؤ او نوریې ترچالونو لاندي نه راځي او ورته وایي چي یې له قیداوشرطه به تسلیمیږي ، ثقیله وسله به پرځګه ږدي اودولت به صرف سیاسي محاکمي ته اقدام نه کوي .... دتعجب ځاي دادي ددي پرځاي چي په اصطلاح دولت ورته دځپلو ټولنیزو رسیوله لاري ځواب ورکړي ، دائتلاف تالي ځټي دځپلي ګیډي دمړولو اودمزدوري دترلاسه کولوپه خاطر هغه ته غابن ماتوونکي ځواب ا وایي ، هغه هم په ډیره کاواکي او دیوي تبصري په یوه حاشیه کي .

دوي په دي تبصره کي ددولت نوم اخلي، څومره ږابوچي کوم دولت دولت خواصلاً په افغانستان کي نشته که هدف دکابل دښار ډېري ناحیو اداره وي نوداسي دولتونه خودافغانستان په هره څنډه اوبرخه کي شته دابه ښه واي چي ددولت پرځاي یې شوراي نظار ډله ویلي واي .

یومثل دي چي زوړ غویه کنجاره په خوب کي ویني ، سیاف او دهغه پلوړل شویومداحانوهم دچارآسیاب دفتحي خوب ولیدله مګردیرژرپي دسکاد غونډي هم له لاسه ورکړه اوقلعه حیدرخان دمجاهدینو ترفشارلاندي راغله چي وروسته یي دیوه هیئت په لیږلوپه ډیري تضرع سره داوربند غوښتنه وکړه چي اوس داوربند نه په ګټي اخیستوځیله دمه سازوي . اوس دائتلاف غوږه مالان دشوراي همآهنګي دټوټه کیدو اوله دولت سره دجنرال دوستم دیوځاي کیدو خوب ویني، اودومره دي تحول ته لیواله دي چي په کالیوکي نه ځاییږي ، خوداځل به هم ددوي خوب ان شاء الله پرعکسه نتیجه ورکړي او دائتلاف دصفونوپه منځ کي په فاصله زیاته اوله ټوټه کیدوسره به مخامخ شي چي دعیني شاهدانو له مخي همدااوس دمسعود - رباني اوسیاف ترمنځ داعتماد فضاخړه شوي ده .

اوس چي ټولوته معلومه شوي چي تراوسه دجنرال دوستم دراضي کولو په خاطر څوڅوځله دسیاف اورباني له خوا مزارشریف ته هیئتونه لیږل شوي چي هرځل له منفي ځواب سره مخامخ شوي دي. یوځل داهیئت له مزارشریف نه جلال آباد ته پست شو څولومړي ئي خپلي غوښتني له حکمتیارسره مطرح کړي ، مګرداځوارکیان چي له مزدورانو نه پورته بل څه نه وو دموږکانوپه څیر دائتلاف ګودام ته مخه کړه . خودائتلاف دتالي ځټوپه دپروټنیو واقعیتونو دانعکاس په اړه ګونګه ده اوله شیطانت او منافقت پرته بل څه تري نه وځي .

قدم سنجیده میمانم

تیم

زجوش خون فشاني گوهرین گردیده دامانم
ندانم این گهرهارا بپایش کسي بیفشانم
قفیلم ،پیکرم آزردهٔ پیکان خونین است
مکن تیماروترکم کن، بروديگرمسرلحانم
تیم آسرده اززخم زبان حاسد اي یاران
جهان هرچند میداند، امانتکاردورانم
به مشق نامرادي چون نهادم پادراین عالم
فلك بااین چراغانش کجاپیوست خندانم
اگرآواره گي شیرازه بندددفترمانیست
چراپیوسته هرسویي فلاخن گرنه چرخانم !
نکشتم تخم طاعت درزمین توشهٔ فردا
ازین فلك پیندیهابحال خویش گریانم
زعصیان هرسرمویي بجانم نیشترکارد
مرا آزرده میدارد ملامتهاي پنهانم
عنان بگسسته بودم درجواني نفس سرکش را
به پیري خوب میدانم، دگرناید به فرمانم
لساءآلود بحروبر،نمي آیم برون دیگر
اگرچشم ازین ششدر،قدم سنجیده میمانم
پي تعمیر شهردل، کشم درهرکجا محمل
نماند ناله ام درگل، خداوندانه شرمانم
عطوفت ابرنیسان است نخل زنده گاني را
طراوت جرشدازخاکم ، بیاپي گریه پرسانم

مشورس عازم ...

یونان کارکند . مشورس میگوید : امکان دارد درآینده وظایف دیگري رادرمنطقه به عهده بگیرد . وي ۲۷ سال کارمند سازمان ملل متحد بوده است . این نماینده سازمان ملل اظهار میدارد ازدست آوردهاي ماموریت خود در افغانستان راضي است . بقول وي تلاش هایش از میزان اشلهٔ آه مردم افغانستان ودرد هاي افغانها کاسته است . وي علاوه مي کند : سازمان ملل متحد موفق شده طي دونیم سال گذشته بانجات جان مردم ورسانیدن کمکهاي غذایي به آنها نقش امداد گري خودرا بخوبي ایفاکند وتاحدودي ازدردورنج برخي ازمردم بکاهد .

مشورس میگوید : دوران خدمتش درافغانستان ازآنروکه وي استقلال کامل نداشته وتنهامیتوانست درمحدوده هاي خاصي عمل کند، ناراحت کننده ترین دوره کارهاي دیپلوماتیك اوبوده است .

نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان وپاکستان میگوید :شنیدن گزارش هاي روزانه حاکي ازکشتاروورنج مردم افغانستان براي اوازنظراحساسي بسیار دردناك بوده است ولي بگفته این دیپلومات سازمان ملل متحد حال نشانه هایي حاکي ازبهبود اوضاع دیده مي شو [illegible] گو بارهبران جناحهاي مختلف افغان رابراي تشکیل شورایي جهت ایجاد یك دولت موقت ازجمله نشانه هاي نزدیك ترشدن به صلح میداند . مشورس میگوید : امیدواراست سازمان ملل متحد تاچند روز دیگربتواند کمکهاي خود را مستقیماً به ساکنان کابل برساند .

قرار است نماینده خاص سازمان ملل متحد اواخر هفته جاري به کابل برود . مشورس میگوید: ماموریت سازمان ملل متحد درافغانستان کماکان ادامه خواهدداشت .

وي مي افزاید: باشورواشتیاق فراوان به ارمان حل مناقشه افغانستان پایند بوده است

په کابل کی د اسعارو دتبادلی ...

دبازاردترلونه وراندي دیوه دالریه مقابل کي څلوروزره څلورسوه افغاني ورکول کیدي خودتیرچهارشنبي په ورځ دیوه دالریه بدل کي څلوروزره او(۷) سوه افغاني ورکرشوي دي .

له بلي خوا [illegible] سیموکي چي دکابل دائتلافي اداري له ولکي وتلي دزرویانکنوټونو په مقابل کي دضرورت ورموادپه ارزانه بیه ا [illegible] نویو بانکنوټونو په مقابل کي په لوړه بیه پلورل کیږي یوافغان اوړه اخیستونکي وایي چي ما د ۸٦۹۰ افغانیو نویو بانکنوټونو په ورکولوسره یوسیر(۷ کیلو) اوړه واخیستل . ده ویلي کچیري له مانسره [illegible] بانکنوټونه واي ،ماکولاي شواي چي نوموړي اوړه من په ۸ زره اوسل افغاني اخیستي واي .

خبري منابع وایي چي دائتلافي اداري [illegible] صرافان له رایطعایي اوجبرانیها سره مقابلي [illegible] پیښور کښي صرافانو ویلي چي داسعارو دبازار دترل کیدویه وجه [illegible] بي نرخ راغورځیدلي دي .

احکام دین خود را بیاموزیم

دآسونود زکات حکم :

د ټر او ښځې څرېدونکو آسونو چې يوکال وړياندي تير شوي وي ، خاوندي يې خوښمن دي چې د هرآس په سرياندي يوه اشرفي زکات ورکړي اوياد هر يو بيه کړي اوبه هرودوه سوو درهمو دي پنځه درهمه ورکړي . د امام صاحب ابوحنيفه (رح) په نزد په نروآسونو زکات نشته اوبه ښځوکي يواځې دوه روايته دي ،امام يوسف اوامام محمد (رح) وايي چې په آسونو کې زکات نشته ، په مرکبواوقچروهم څه شي نشته ،مګر څو چې دتجارت لپاره وي بيا شته دغه راز دامام صاحب ابوحنيفه اومحمد (رح) په نزد په ګډو ، جونګېواوخوسکيوباندي زکات نشته خو که چيري غټان ورسره ګلوي بيا شته اوامام يوسف (رح) فرمايي چې په يوه د دوي باندي زکات واجبيږي . پرچا چې يو دوه کلن خوسکي واجب شو او لده سره نه ژنوزکات اخستونکي دي خپل زکات له هغې نه بهتروخلي ، بيا دي زياتي ورته واپس ورکړي ياله هغې نه کم واخلي او وادي اخلي هغه زياتي هم . (پاتي لري)

وهمچنان شمارا امت میانه ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

شماره مسلسل (۸۷٤) يکشنبه (۲۰) قوس ۱۳۷۳ هـ ش

فرمان الهي

آيا گمان مي ورزيد که داخل شويد دربهشت ، درحاليکه هنوز متمايز نه ساخته است خدا مجاهدان وصابرانرا(ازشما) شمارا مورد آزمايش قرار نداده است) وبه تحقيق شما مرگ‌راآرزومي کرديد قبل از آنکه به چشم سرببينيد، پس به تحقيق ديديد چيزي را که انتظارش را داشتيد .
آل عمران - آيت ۱٤۲ - ۱٤۳

ارشاد نبوي

ازابوهريرة رضي الله عنه روايت است که : رسول الله (ص) فرمودند :
آيا ميدانيد که غيبت چيست اگفتند: خداوند ورسولش داناتراست. حضرت پيامبر(ص) فرمود: غيبت آنست که برادرمسلمانت را که به آنچه ازآن خوشش نمي آيد ياد آورشوي ، بعداً يکي از اصحاب پرسيد : چطور است هرگاه در مورد برادرم آنچه مي گويم (همانگونه) باشد ! فرمودند اگر آنچه ميگويي دروي باشد غيبتش کرده اي ، واگرنباشد به وي بهتان بسته اي . رياض الصالحين ص (۸٦۲)

اخبار کوتاه جهان

اجلاس سران اروپا صبح روز جمعه به رياست هلموت کول صدراعظم آلمان درآتن آغاز بکارکرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه ازموضوعات مهمي که دراجلاس آتن مطرح ميشود مبارزه با بيکاري، افزايش وبهبود رقابت هاي صنعتي در اروپا وهمچنين پيوستن اروپايشرقي به اتحاديه اروپا خواهد بود.

***

اتحاديه عرب براي بررسي اوضاع سوماليا يك جلسه فوري تشکيل ميدهد . و شوراي امنيت اعلان کرده است تاپايان ماه مارچ نيروي خود راازسوماليا خارج خواهند کرد.

***

په انقره کي دولتي امنيتي محکمې پرون د پارلمان په آتو پخوانيو کردي وکيلانو چې د کردي بيلتون غوښتونکو سره په مرسته کولوتورن دي ، خپلي فتواوي صادري کړي دي د دوي دسختوسزاګانو په باب چې تر پنځه لسو کالو پوري بنددي دنړې د ملکونو اندېښنې راولاړې کړي دي.

***

د روسي د پارلمان دمشا جرګي دحکومت دا اقدام غندلي چې د چيچن دمشرانو درا پرځولو له پاره يې په پټه نظامي قواوي استعمال کړي دي.

دمشاورکيلانو يوه پريکړه منظورکړه او په هغه کي يې چيچن ته دروسي عسکر و د ليږلو اودمخالفينو سره دهغوي دملاتړ غند نه کړي ده .

***

نظاميان رژيم صهيونستي ظهر روز جمعه قراي جنوب لبنان رابا آتش توپخانه مورد حمله قرار داده خسارات شديدي بر مزارع و منازل روستائيان نواراشغالي جنوب لبناوارد کردند رژيم صهيونستي با اعزام يك دسته نظامي سه صدنفري مجهز با بيست وپنج دستگاه تانك درجنوب لبنان نيروهاي خودرادرين منطقه تقويت کرد.

***

دنړۍ څه د پاسه د سلو هيوادونو نمايندګانو چې په ژينو کي غونډه کړي وه دنړې دنوي تجارتي مؤسسې جوړيدل منظور کړي دي .

دا مؤسسه په ګمرکي تعرفو اوتجارت دعمومي موافقي ياګات ځاي به ونيسي او د ژنيو دغونډي هيئتونو په دي پريکړه،وکړه چې دا مؤسسه به دټاکلي پروګرام سره سم د ۱۹۹۵ د جنوري په لمړي نيټه افتتاح شي

هره اداره چې دملت له ارادي پرته په جبر او اکراه رامنځ ته شي دهغې پايښت ناممکن دی

په کابل کې دحزب اسلامي دامنيتي خدماتو درياست دامنيتي چارو قوماندان مجاهد ورور يوسف خان مبشر په دې وروستيو کې پيښور ته ستون شوي چې موټروورسره دهيواد پر روانه سياسي اوبوخړ اوضاع او هم دلويو لارو پرسرد پاټکونو د له منځه وړو په باب مرکه کړي ، چې د شهادت درنو لوستونکو ته يې کوټمټ وړاندې کوو .
اداره

مجاهد ورور يوسف خان دافغانستان درواني سياسي ابوخړ وضعي په باب ووېل : دابوڅرګند حقيقت دي چې هره تحميل شوي اداره چې دملت له ارادي پرته په اکراه ،دوکي او جبر رامنځ ته شوي وي دهغې پايښت له امکانه ليري بريښي ! په همدي اساس دکابل ائتلافي اداره چې نه يواځې دافغانستان د مجاهد ملت د توقع اواداري پرته داقتدار په ګيډي ناسته ده بلکه دابونه پټيدونکي واقعيت دي چې دکابل اوسني ائتلافي اداره داستکبار د سازشونواوتوطيو په ترځ کي رامنځ ته شوي.

ده ووېل : له سياسي پلوه دکابل‌ائتلافي اداري دا حال دي چې هندوته ماماوايي ، يوه ورځ ازبکستان تورنوي چې ګويا ددوي پرخلاف په جګړه کې فعاله برخه لري ،څوبله ورځ يې دخيرلاس نيولي د ازبکستان دواکمنو دروازي ته دملنګ په شان (۳)مخ

دتاجکستان واکمنو اومخالفومشرانو سره وکتل

دوشنبه - دليندي ۱۸ نيټه :

دتاجکستان دحکومت اودمخالفينو استازو دهغه ملك په پايتخت دوشنبې کي يوله بل سره وکتل .

درويترخبري آژانس وايي دوي په بدي کتنه کي په هغې سرحدي پيښي باندي چې دنوميريه شيرمه شوي وه غوروکړي.

لـه بلي خوا روسي عسکرچي دتاجکستان اوافغانستان په سرحدونو کي پراته دي پراسلامي مبارزينو باندي نې توروولګاوه چې کم له کمه ددرنډو وسلو څلويښت مرمي نې ددوي په پوستوباندي وارکړي دي . دمخالفينو يومشرظفررحمانوف وايي چې په دي حمله کي دده قواوو برخه نه درلودله .

دوه بل خبرله مخي رحمانوف دحکومت په بيانتظيم اوتشکيل پيل کړي اوداسي اقداماتوته نې ملاتړلي ده چې دپخواني شوروي اتحاد په دغه جنګ ځپلي جمهوريت کي اصلاحات پرمخ يوځي .

په ملاکنډ ايجنسي کي د تحريك نفاذ شريعت دهغواو قربانيويه نتيجه کي په رسمي توګه قاضيان مقررشول

پيښور - نواي وقت - ۱۹ ليندي :

په ملاکنډ ايجنسي اوددي ايجنسي په تولوضلعوکي دتحريك نفاذ شريعت دهغو اوقربانيو په ترڅ کي بالاخره دپاکستان حکومت پـه رسمي توګه دشريعت ديلي کـرلو تحريك په لومړي پړاوکي دقاضيانو دمقررولو رسمي پريکړه صادره کړه .

خبري سرچينې وايي چې ددې پريکړي په اساس ضياالدين ختك ددېردضلعي ، اميرګلاب خان دصوات دضلعي ،سيدمعروف خان دبونير دضلعي اومحمدارشادخان دملاکنډ ايجنسي دضلعي د قاضيانو په توګه مقررشوي دي .

په خبرکي زياته شوي چې دنويو قاضيانودتقرراسناد دپيښوردعالي محاکمودرياست لخوا په رسمي توګه صادرشول .

دطوطوليسي له سنوونکواومامورينو سره (۱٤۷۰۰۰)افغاني نقدي مرسته وشوه

ننګرهار - دليندي ۱۹ :

دننګرهارولايت دشيرزادويه ولسوالي کـي دطوطوليسي اداره خبر راکوي چي دروان کال دليندي دمياشتي په ٥ مه نيټه دننګرهار دلومړي لمبر قول اردو دتخنيك دآمرمحترم الحاج فلك تاز دخاص استازي محترم داکترزيدالله خان له خوا دلومړي ليسي دسوونکو ،مامورينو اواجيرانوسره په جلا ډول (۳۰) ، (۳۰) زره افغاني نقدي مرسته وشوه .

تومړي اداره ليکي چي دامرسته دليسي مديرمحترم ګل رسول خان لخوا دليسي اوښووني ديرمختګ په لاره کي يومهم ګام وبلل شو اوهم دژده کونکو له خوا دژوندي دي وي حکمتيار ، بله دي وي داسلام ډيوه په شعارونويدرګه شوه .

درپوليس مصري بدست مبارزين مسلمان کشته شد

قاهره - ۱۸ قوس :

دردرګيري ميان نظاميان مصري ومسلمانان انقلابي اين کشور درايالت المونيا دوپوليس به هلاکت رسيد .

اين درګيري دريك ايستګاه راه آهن روي داد . ايالت المونيا ازمراکز فعاليت مسلمانان مصري به شمارمي رود .

اززمان درګيري ميان نظاميان ص (۲)

حزب اسلامي افغانستان(٤۱۰)باب مکتب ،مدرسه ودارالحفاظ درمحيط هجرت تاسيس نموده است

خبرنګارشهادت اخيراً با محترم الحاج درمحمد «نيازي» مسؤل امور تدريسي رياست تعليم و تربيهٔ حزب اسلامي افغانستان پيرامون فعاليت اين رياست دردوران جهاد مصاحبه ئي انجام داده که متن کامل آن را جهت آگاهي بيشتر خوانندګان به نشرمي سپاريم .
(اداره)

س :- رياست تعليم وتربيه حزب اسلامي افغانستان ازآغاز انقلاب اسلامي تاکنون درتعليم وتربيهٔ فرزندان مهاجرين ومجاهدين توجه خاص مبذول داشته است لطفاً درين زمينه مختصراً معلومات دهيد ؟

ج :- بعد ازتسلط کمونيست هاي ملحد و روس ها درافغانستان مردم مسلمان ومجاهد کشور راه هجرت به کشورهاي پاکستان وايران را در پيش ګرفتند که ازسال ۱۳٥۸ بابن طرف سيل مهاجرين اکثرا به طرف پاکستان سرازير شد و به مرور زمان تعداد مهاجرين در پاکستان به صدها هزار نفر رسيد . خوشبختانه حزب اسلامي افغانستان تحت قيادت برادربزرګوار مجاهد کبير محترم حکمتيارصاحب ازشروع جهاد و هجرت ، دربهلوي جهاد عليه کمونستان، توجه خاص در تربيه اولاد مهاجرين ومجاهدين معطوف داشته . مدارس ديني وعصري ودارالحفاظ هاي ليليه ونهاري در کمپ هاي سوبه سرحد ، بلوچستان وکراچي وهکذا درايران تاسيس نموده وميليون ها کلدار دربخش تعليم وتربيهٔ فرزندان مهاجرين ومجاهدين بمصرف رسانيده است بطور خلاصه گفته ميتوانم که رياست تعليم وتربيه حزب اسلامي افغانستان جمعاً چهار باب مدرسه عالي و (۱٥) باب ليسه تاسيس نموده که بصورت مجموعي دريك زمان ٤٦٩٦ مدير،مدرس، سرمعلم ،معلم ومامور ، امور تدريس وتنظيم ٩٤٣٩٤ شاګرد را که (٥٤۱۳)نفرشان ليليه وبقيه نهاري بـودند بـه پيش ميبردند . همچنان (٤۰) باب متوسطه شامل يك باب دارالحفاظ (٤) باب مدرسه و (۳٥) مکتب علاوه بران ۳٥۱ باب ابتدائيهٔ ذکور واناث شامل ۱٤ باب دارالحفاظ (٦) باب مدرسه و ۳۳۱ باب مکتب تاسيس نموده . بصورت مجموعي گفته ميتوانيم که حزب اسلامي افغانستان (۱٥) باب دارالحفاظ (۱٤) باب مدرسه و (۳۸۱) باب مکتب که جمعاً (٤۱۰) باب ميشود تاسيس نموده ومصارف آنرا که مليونها کلدار ميشود ، پرداخته است .

برعلاوه مدارس فوق الذکر رياست تعليم وتربيهٔ حزب اسلامي افغانستان درطول مدت انقلاب در ولايات و ولسوالي ها ی آزاد شده به وقت وزمان متناسب به تاسيس مدارس پرداخته که بيش از يکصد باب مدرسه درنقاط مختلف کشور افتتاح نموده وتمام مصارف آن ها ازبودجه حزب اسلامي افغانستان پرداخته مي شد .

س - وضع فعلي تعليم وتربيه چگونه بوده شما چه پلان جديدی داريد ؟

ج - بعدازپيروزي مجاهدين تمام مدارس فوق الذکر بسته شد اما متأسفانه به علت ائتلاف ناعاقبت انديشانهٔ بعضي تنظيمها باکمونست ها برخلاف توقع درافغانستان حکومت اسلامي تاسيس نشده ، زمينهٔ ص(۳)

شهادت

بيانگر عقايدوآرمان هاي حزب اسلامي افغانستان

صاحب امتياز: حزب اسلامي افغانستان

مؤسس : الجنيرحکمتيار

ناشر: رياست ارشاد وفرهنگ

تحت نظر هيئت تحرير

آدرس : جلال آباد چکتوري

حساب بانکي : ۸٥۲٦٤ دافغانستان بانك

تيلفون : ۲۹۲٦

آدرس پستي : ۱۰۳۱ يونيورستي تاون پشاور

(۱٥۰۰)نفردرچين به اثرآتش سوزي جان باخته اند

پيکنګ ۱۹ قوس :

به اثر يك حريق درايالت شمال غربي پيکنګ حداقل ۳۱۰ نفرکه اکثر اطفال مکتب بودندکشته شده اند .

گزارش منابع خبري حاکيست : حريق درجريان يك نمايش درشهر «کـران» آغازيافت وگمان ميرود که علت آن جرقه برق باشد. بين ۸ صد تا هزارنفردراين نمايشگاه حضور داشتندکه اکثر شان طلاب مکاتب بودند .

مقامات رسمي شمارمجروحين را بين ۱۳۰ - ۱٥۰ نفر گزارش داده اند. اين حريق دوهفته بعدازحريقي روي داده که درايالت شمال شرقي ويان منگ مشتعل گرديد . درحريق قبلي ۲۱۳ نفر هلاك گرديده بود. وقايع حريق درچين رويه افزايش بوده ودرسال جاري ۱٥۰۰ نفر درحوادث آتش سوزي درين کشور به هلاکت رسيده اند .

په کراچي کي دبيلابيلو ښتويه ترڅ کي (۸۰) کسه وژل شوي دي

اسلام آباد - دليندي ۱۸ نيټه :

پرون دکراچي په ښارکي ددوبيلابيلو پيښويه لړکي وسله والوتقاب لرونکو داتولمونځ کونکو په ګهون څرارلس کسان په شهادت ورسول دکراچي دښارپوليسو ددغه خبريه تائيدسره وويل چي دوه تنه موټرسايکل چلونکي نامعلوم وسله وال دکراچي په مرکزکي دصديق اکبر جومات ته ورننوتل اوبه لمونځ کونکوئي ډزي وکړي چي ددغو دزويه نتيجه کي ان کسه لمونځ کونکي شهيدان او دولس نه ټوتپيان شول .

خبرزيالوي چي په يوموږ ښارکي داتووږخوراخسي دبيلابيلو ښتويه ترڅ کي اتيا کسه وژل شوي دي .
##

رحمانوف برخي ازاعضاي کابينه جديد تاجکستان رامعرفي کرد

شهردوشنبه - ۱۸ قوس :

امام علي رحمانوف رئيس جمهورتاجکستان امروز باانتصاب شش معاون صدراعظم وده وزير بيش ازنصف اعضاي کابينه جديداين کشوررا معرفي کرد .

هشت وزيرديگر قراراست درروزهاي آينده معرفي شوند .

به گزارش خبرگزاري رسمي تاجکستان رحمانوف هفته گذشته جمشيدکريموف رابه عنوان نخست وزير جديد تاجکستان منصوب کرده بود .

اکثر اعضاي کابينه جديد تاجکستان ازهـواداران رحمـانوف ميباشند .

براساس قانون اساسي جديدتاجکستان انتخاب هـمه اعضاي کابينه وحتي رياست سازمان هاي دولتي وبانکهابه عهده رئيس جمهـورميباشد . اين انتصابات بايدبـه تائيد پارلمان تاجکستان نيزبرسد .

مذاکرات رسمي ميان نمايندگان شين فين وانگلستان آغاز گرديد

بلفاست - ۱۹ قوس :

نماينده گان انګلستان وشين فين جناح سياسي اردوي جمهوري خواه ايرلند براي اولين بارطي ۷۰ سال گذشته بصورت رسمي مذاکره کردند .

به گزارش رويترمارتين گلنت رئيس هيئت شين فين گفت : مذاکرات به ساعته دربلفاست آغازي است که بايد تعقـيب گـردد. اوگفت دومين دورمذاکرات عنقريب آغاز ميگردد . اين مذاکرات چندين جلسه روي سرنوشت آيرلند شمالي درنظرگرفته شده است .انگلستان ميخواهد ارتش جمهوري خواه آيرلند به عنوان حسن نيت سلاح خودرا تسليم نمايد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران بارهبر مسلمانان آذر بايجان ديدارنمود

باکو - ۱۸ قوس :

آقاي پاچازاده رهبر مسلمانان جمهوري آذربايجان وقفقازباآقاي ناطق نوري درباره مشکلات مسلمانان آذربايجان گفتگو نمودند .

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي پاچازاده ازهمکاري ايران بامسلمانان اين منطقه تقديرکرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران که طي ديدارچند روزه ازآذربايجان به آنکشور رفته است برمزار شهداي آذربايجان درباکو باقرائت فاتحه ونثارگل نسبت به آنان اداي احترام کرد .

وي ازاکادمي علوم آذربايجان نيز بازديدبه عمل آورد ودرانجا توافق به عمل آمد که اکادمي مشترك ديگري ازطرف دولت ايران وآذربايجان تاسيس شود .

دسرمقالي پاتي برخه

منځني آسيا دافغانستان دجهاد تريلوګسرلاندي تړاني اووړانګه ګټي، نوله دي کبله دپالپاره انکل کوي ، چې که شخصيت تړاشي ورته وشي، اودرياني داپښلاني رژيم داکمال اوملاتړ په تجربه داسي انګيرلي شي، چې که نن يې ګوداګيان دوږاني اومسعود مدافعت کوي، سباله يې بالفعل رامنځته کولي هم شي، اوبيا چې داسلامي پښت پالنې له مخې يې لاامريکا اوتړول لوبديځ هم شانه ولاړوي، خوسرو عقيده لرو،چې هيڅکله به هم پرافغانانو اجيراومزدور رژيمونه تاڼلتشي، دهماهنګي دعالي شورا له خوادانقلابيونوپرخد سياسي اوپوځي ګوزارونه دافغانستان دمجاهدملت غوځ اوبريکنده عکس العمل دي چې سرته رسي ،اوهغه ورځ لري نده ،چې دابنلاقيونو په تابودي دروس، امريکا اوګردونړيوال کفرشيطاني هيلي دتل لپاره په افغانستان کي ترخاورولاندي شي، ان شاء الله

پارلمان روسيه لايحهٔ تغيير پرچم ونشان روسيه را رد کرد

مسکو- ۱۸ قوس :

نمايندگان پارلمان روسيه درمخالفت آشکار بايلتسن رئيس جمهـوررروسيه روزجمعه لايحه پيشنهاد شـده وي درمورد پرچـم ،نشان وسرودملي جديداين کشوررابااکثريت آراء ردکرد .

به گزارش ايتارتاس نمايندگان جناح هاي مختلف پرچم ،نشان وسرود جديد روسيه را توهين به تاريخ شوروي وروسيه وبي احترامي به قربانيان جنگ دوم جهاني عنوان کردند.

يلتسن باعتراف اينکه پرچم سرخ رنګ شوروي باعلامت داس وچکش پرچم حزبي واستفاده ازآن چشم پوشي از ديموکراسي وگرايش مجدديه فاشيزم و ديکتاتوري است، خواستارتغييرپرچم وسرود ملي اين کشورشده بود .

درحالي که پرچم جديدسه رنګ روسيه : سفيد، آبي، قرمز ونشان جديد روسيه که عقاب دوسرميباشد دراکثر ساختمان هاي دولتي نصب شده است .

اعتبارنلري

دفتح آباد دجامع جومات خطيب ترلو سرتننويه اداروته خبرورکړي چې دپنځوميليونوافغانيو هغه کمك پاته چې دننګرهار ولايت دوالي الحاج عبدالقدير اودتومړي ولايت دجهادي شورا دمړوله خوا لاسليك اومنظوره شوي وه دټيري پنجشنبې پـه ورځ ورکه شوي ده که هرچاتراجرالاندي ونيوه، مسئوليت به ئې دهغه په غاړه وي . اوداپاڼه هيڅ اعتبارنلري .

دنړيوال روغتيا ..

سيدمحمدامين فاطمي سره خبري وکړي دغه هيئت دافغانستان دهغروحي مرکزونو دجوړولو په چاروکي دهمکاري وعده هم وکړه چې په جنګ کي وران شوي دي .